


















mmu-miR-142-5p**mmu-miR-200b****mmu-miR-136****mmu-miR-322****mmu-miR-1224****mmu-miR-1983****mmu-miR-669a****mmu-miR-301a****mmu-miR-99a****mmu-miR-1928****mmu-miR-674****mmu-miR-378****mmu-miR-1198****mmu-miR-181a****mmu-miR-409-5p**


mmu-miR-676




mmu-miR-150




mmu-miR-200a




mmu-miR-3470a+mmu-miR-347




mmu-miR-130a




mmu-miR-7a




mmu-miR-1903




mmu-miR-27a




mmu-miR-1942




mmu-miR-542-5p




mmu-miR-411




mmu-miR-875-5p




mmu-miR-201


















mmu-miR-23a




mmu-miR-425




mmu-miR-872**mmu-miR-369-5p****mmu-miR-320****mmu-miR-126-5p****mmu-miR-219****mmu-miR-532-3p****mmu-miR-26b****mmu-miR-488****mmu-miR-3099****mmu-miR-574-3p****mmu-miR-146a****mmu-miR-126-3p****mmu-miR-218****mmu-miR-133b****mmu-let-7e**


mmu-miR-2183




mmu-miR-34b-3p




mmu-miR-34c




mmu-miR-673-5p





mmu-miR-582-5p



mmu-miR-199a-5p




mmu-miR-205




Female NanoString Counts


mmu-miR-190




mmu-miR-3471




mmu-miR-804




mmu-miR-224




mmu-miR-143





mmu-miR-145



mmu-miR-1224



mmu-miR-323-3p



Male NanoString Counts